
(prezime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(e-mail adresa)

(broj telefona)

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog
društva/ preduzetnika)



OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

**Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za
porodičnu stambenu zgradu**

(član 54 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 19/25))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje upotrebne dozvole za:

(naziv objekta/ namjena objekta)

na _____
(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

odnosno na _____
(broj urbanističke parcele, planski dokument)

za koji je izdata građevinska dozvola br. _____ od _____

na ime _____ iz _____

PRILOG:

- 1) Izjava izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu
- 2) Dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima

Budva, _____
(datum)

(podnosilac zahtjeva)

- Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati lokalne administrativne takse u iznosu od 3,00 € na žiro račun Opštine Budva br. 510-817-6777-39.